

t49_bcialg_4

(TMXJ2xhYXKMqcEBmkFX8VAUKXpFfUY53dD2)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_bcialg_4 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_4 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_bcialg_4 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 X0) \wedge \\ & ((v2_bcialg_4 X0) \wedge (l1_bcialg_4 X0))))))) \Rightarrow ((v4_bcialg_4 X0) \Leftrightarrow \\ & (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_4 X0 X1 X2 = k1_bcialg_4 X0 X1 (k1_bcialg_1 \\ & X0 X2 X1)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 X0) \wedge \\ & ((v2_bcialg_4 X0) \wedge (l1_bcialg_4 X0))))))) \Rightarrow ((v4_bcialg_4 X0) \Leftrightarrow \\ & (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_bcialg_1 X0 X1 X2) \Rightarrow (k1_bcialg_4 X0 X1 \\ & X2 = X2)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 X0) \wedge \\ & ((v2_bcialg_4 X0) \wedge (l1_bcialg_4 X0))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow ((r1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_4 X0 X1 X2)) \wedge (r1_bcialg_1 \\ & X0 X2 (k1_bcialg_4 X0 X1 X2)))))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\
& X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v2_bcialg_4 X0) \wedge \\
& (l1_bcialg_4 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\
& (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 \\
& X0 X1 X2) X3) \Leftrightarrow (r1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_4 X0 X2 X3))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2_bcialg_1 X0) \Rightarrow ((l1_bcialg_1 X0) \wedge (l2_struct_0 X0)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_bcialg_4 X0) \Rightarrow ((l2_bcialg_1 X0) \wedge (l2_struct_0 X0)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((l1_bcialg_1 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\
& X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\
& (k1_bcialg_1 X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0))
\end{aligned} \tag{7}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\
& X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge ((v8_bcialg_1 X0) \wedge \\
& ((v2_bcialg_4 X0) \wedge ((v4_bcialg_4 X0) \wedge (l1_bcialg_4 X0)))))))) \Rightarrow \\
& (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\
& X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (X1 = k1_bcialg_4 X0 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2) \\
& (k1_bcialg_1 X0 X1 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2))))))
\end{aligned}$$